

0. SCIAMACHY Daily Report for level 0 products

[0.1 General Info](#)

[0.2 Product Quality Indicators](#)

[0.3 State monitoring](#)

[0.4 ADF monitoring](#)

0.1 General Info

This report contains a daily analysis on parameters extracted from SCIAMACHY level 0 data (The SCI_NL__0P product).

0.1.1 Report summary

The table below shows general characteristics of the data that are included into this report.

Item	Value
Report version	v1.3 20060731
Time of report generation	20MAR2008 05:02:28
Data source version	KSPT_L0/4303-N
Processing scope for products	16MAR2008 00:00:00 to 17MAR2008 00:00:00
Start time of first product within scope	15MAR2008 23:24:32
Stop time of last product within scope	17MAR2008 00:39:37
Total number of level 0 products	15
Number of level 0 products with errors	4


0.1.2 Summary per product

The following table shows a summary for each product used in this report.


#	Product name	Start time	Stop time	Prod err	ISP err sign	ISP miss sign	ISP disc sign	rs sign
0	SCI_NL__OPNPDE20080315_232432_000064092066_00474_31590_6264.N1	15MAR2008 23:24:32	16MAR2008 01:11:21	1	0	1	0	0
1	SCI_NL__OPNPDE20080316_010603_000064092066_00475_31591_6265.N1	16MAR2008 01:06:03	16MAR2008 02:52:52	1	0	1	0	0
2	SCI_NL__OPNPDE20080316_024952_000062842066_00476_31592_6266.N1	16MAR2008 02:49:52	16MAR2008 04:34:36	1	0	1	0	0
3	SCI_NL__OPNPDE20080316_043123_000064092066_00477_31593_6267.N1	16MAR2008 04:31:23	16MAR2008 06:18:12	1	0	1	0	0
4	SCI_NL__OPNPDK20080316_061307_000062162066_00478_31594_7665.N1	16MAR2008 06:13:07	16MAR2008 07:56:43	0	0	0	0	0
5	SCI_NL__OPNPDK20080316_075643_000059802066_00479_31595_7666.N1	16MAR2008 07:56:43	16MAR2008 09:36:22	0	0	0	0	0
6	SCI_NL__OPNPDK20080316_093514_000059802066_00480_31596_7667.N1	16MAR2008 09:35:14	16MAR2008 11:14:53	0	0	0	0	0
7	SCI_NL__OPNPDK20080316_111453_000059672066_00481_31597_7668.N1	16MAR2008 11:14:53	16MAR2008 12:54:20	0	0	0	0	0
8	SCI_NL__OPNPDK20080316_125324_000059112066_00482_31598_7669.N1	16MAR2008 12:53:24	16MAR2008 14:31:55	0	0	0	0	0
9	SCI_NL__OPNPDK20080316_143047_000059112066_00483_31599_7670.N1	16MAR2008 14:30:47	16MAR2008 16:09:18	0	0	0	0	0
10	SCI_NL__OPNPDK20080316_160726_000059482066_00484_31600_7671.N1	16MAR2008 16:07:26	16MAR2008 17:46:35	0	0	0	0	0
11	SCI_NL__OPNPDK20080316_174635_000059552066_00485_31601_7672.N1	16MAR2008 17:46:35	16MAR2008 19:25:50	0	0	0	0	0
12	SCI_NL__OPNPDK20080316_192428_000060352066_00486_31602_7673.N1	16MAR2008 19:24:28	16MAR2008 21:05:03	0	0	0	0	0
13	SCI_NL__OPNPDK20080316_210503_000063412066_00487_31603_7674.N1	16MAR2008 21:05:03	16MAR2008 22:50:44	0	0	0	0	0
14	SCI_NL__OPNPDE20080316_224948_000065892066_00488_31604_6268.N1	16MAR2008 22:49:48	17MAR2008 00:39:37	0	0	0	0	0

0.2 Product Quality Indicators


This section shows information about product quality, currently temperatures.




sciamachy_daily_report_level0_KSPT_L0_4303_N_20080316_0.PNG











sciamachy_daily_report_level0_KSPT_L0_4303_N_20080316_1.PNG



sciamachy_daily_report_level0_KSPT_L0_4303_N_20080316_2.PNG



sciamachy_daily_report_level0_KSPT_L0_4303_N_20080316_3.PNG





0.3 State monitoring

The following section shows a comparison of modelled instrument state (as calculated by the DMOP planning files and using CTI tables to derive state) and the measured state variables from the L0 product (the SCINL0P_SCISOUPAC_state_id variable).

Total number of faults: **32413**

#	Actual time	Actual value	Planned time	Planned value
0	16MAR2008 00:00:43.565203	6	16MAR2008 00:00:43.565203	32
1	16MAR2008 00:00:43.940176	6	16MAR2008 00:00:43.940176	32
2	16MAR2008 00:00:44.190185	6	16MAR2008 00:00:44.190185	32
3	16MAR2008 00:00:44.440193	6	16MAR2008 00:00:44.440193	32
4	16MAR2008 00:00:44.690202	6	16MAR2008 00:00:44.690202	32
5	16MAR2008 00:00:44.940171	6	16MAR2008 00:00:44.940171	32
6	16MAR2008 00:00:45.190179	6	16MAR2008 00:00:45.190179	32
7	16MAR2008 00:00:45.440188	6	16MAR2008 00:00:45.440188	32
8	16MAR2008 00:00:45.690197	6	16MAR2008 00:00:45.690197	32
9	16MAR2008 00:00:45.940205	6	16MAR2008 00:00:45.940205	32
10	16MAR2008 00:00:46.190174	6	16MAR2008 00:00:46.190174	32
11	16MAR2008 00:00:46.440183	6	16MAR2008 00:00:46.440183	32
12	16MAR2008 00:00:46.690191	6	16MAR2008 00:00:46.690191	32
13	16MAR2008 00:00:46.940200	6	16MAR2008 00:00:46.940200	32
14	16MAR2008 00:00:47.190209	6	16MAR2008 00:00:47.190209	32
15	16MAR2008 00:00:47.440177	6	16MAR2008 00:00:47.440177	32
16	16MAR2008 00:00:47.690186	6	16MAR2008 00:00:47.690186	32
17	16MAR2008 00:00:47.940195	6	16MAR2008 00:00:47.940195	32
18	16MAR2008 00:00:48.190203	6	16MAR2008 00:00:48.190203	32
19	16MAR2008 00:00:48.440172	6	16MAR2008 00:00:48.440172	32
...




sciamachy_daily_report_level0_KSPT_L0_4303_N_20080316_5.PNG

This section gives an analysis of the DMOP execution. The execution is monitored by assigning various activities to timeline sequences found in the DMOP file, and by checking where "NEW" datasets are available in SCI_NL__1P products.

The following plot gives an overview of planned activities and actual state ids in the Level 0 products. The planning is taken from the DMOP files, and interpreted using information from OSDF files.

Bar plot of planned DMOP activities and new calibration data for SCIAMACHY.
 Each row indicates an orbit. A light gray colour indicates the time span of 16MAR2008.
 A medium gray color indicates the time span of available SCI_NL_1P products for this day.
 The remaining colours indicate planned activities and/or special measurements.
 Planned activities are shown on the top half of each row, special measurements on the bottom half.



sciamachy_daily_report_level0_KSPT_L0_4303_N_20080316_6.PNG


0.4 ADF monitoring

This section shows the (variation in) ADFs used for each of the products. It consists of:


- A table showing which ADFs were used for processing (red values indicate that multiple ADFs of the same type were used)
- Various time line plots, one for each ADF, which show when which ADF was used.

If multiple ADFs of a single type were used, these are marked **red** in the table.


Number	ADF
	CN0 (LEVEL_0_CONFIGURATION_FILE)
0	AUX_CN0_AXVPDS20020123_121901_20020101_000000_20200101_000000
	FPO (ORBIT_STATE_VECTOR_FILE)
1	AUX_FPO_AXVPDS20080314_010110_20080313_190411_20080323_203025
2	AUX_FPO_AXVPDS20080316_010111_20080315_194133_20080325_210747





sciamachy_daily_report_level0_KSPT_L0_4303_N_20080316_7.PNG












sciamachy_daily_report_level0_KSPT_L0_4303_N_20080316_8.PNG















Bar plot of planned DMOP activities and new calibration data for SCIAMACHY.
 Each row indicates an orbit. A light gray colour indicates the time span of 16MAR2008.
 A medium gray color indicates the time span of available SCI_NL_1P products for this day.
 The remaining colours indicate planned activities and/or special measurements.
 Planned activities are shown on the top half of each row, special measurements on the bottom half.

